

PULA IMVUILA



Kopana le balemi ba selemo ba hlwailweng

Sehlopha sa baahlodi e bile Willie Kotzé, Jane McPherson, Jenny Mathews, Jan de Villiers, Dirk van Rensburg, Karabo Peele le Gerard Mamabolo.

**LEETO LA 2012 LA MOLEMI WA SELEMO YA TS-
WELANG PELE WA GRAIN SA LE BILE KGWEDING
YA PHUPJANE SELEMONG SENA. RE BILE LE BA
BARARO BA FHLILENG SEHLOHLOLONG, BA IENG
BA KGETHWA KE BAHOKAHANYI BA BONA BA FAPA-
NENG BA DIPROVENSE. BONA E BILE ISRAEL MOTL-
HABANE, JOHN MOTSOENENG LE TEMBALEKHAYA
FORT NKUHLU.**

Baahlodi e bile Jane McPherson (Manejara wa Projeke ya Grain SA), Dr Willie Kotzé (Manejara wa Mosebetsi wa Grain SA wa Ntshetsopele ya Molemi) hammoho le eo e ntseng e le Modulasetulo wa Maize Board, Karabo Peele le Gerard Mamabolo wa AgriSeta. Ba keneng sehlopheng sa baahlodi e bile Dirk van Rensburg, Jan de Villiers le Jenny Mathews, kaofela e bileng balemi ba ditabatabelo tse fapaneng hammoho le boiphihlelo bo fapaneng.

Israel Motlhhabane


Israel o ile a reka polasi, Annasvlei, seterekeng sa West-selsbron fantising ka 1996. O nnile a boloka tjhelete ka nako e telele a ntse a setse morao toro ya hae ya ho ba le polasi, a lefa tjhelete ya peheletso, mme a thuswa ke ba Land Bank mabapi le e setseng. Monna enwa ya nang le maikemisetso, toro ya hae o ile a e fetola taba ya nnete. O kgonne ho etsa jwalo ka baka la ho sebetsa ka thata le ho rera dintho hantle. O bile o leboha tsheetso ya mosadi wa hae, Nunu, eo e bileng mosuwetsana ka dilemo tse ngata.

Enwa ya hlwailweng o hlhetse seterekeng sa Hoopstad moo ntatae a neng a sebetsa polasing bophelo bohole ba hae. Israel o boetse a kena sekolong sa mapolasing ho fihlela Kereiting ya 7, mme ka mora moo a phetha sehlopha sa Kereiti ya 12 sekolong sa Hoopstad. Mafelong a beke o ne a atisa ho etela lapeng hobane hona ho ne ho mo thabiswa ka ha a sebeditse Welkom Post Office, mme a ba Mookamed

**Koranta ya grain SA ya
bahlahisi ba ntseng ba hola**

BALA KA HARE:

- 2 > "Tswela pele ka seo o se etsang"
- 6 > Tsamaiso le boetapele di tsamaya mmoho
- 7 > Ditekanyetso – ha se nthonyana feela tsamaisong



4



6

3

Karabo Peele – Modulasetulo ya sa tswa kgethwa wa Maize Trust

KARABO PEELE, MODULASETULO YA SA TSWA KGETHWA WA MAIZE TRUST.

Ho latela ho kgethwa ha Jannie de Villiers jwalo ka mophethahatsi ya ka sehloohong wa Grain SA, Karabo Peele o kgethile wa le Modulasetulo wa Maize Trust ka Mmesa monongwaha. Karabo, eo e bileng Molemi ya Tswelang pele wa Selemo wa Grain SA ka 2002, ke molemi mabatoweng a Ventersdorp le Rustenburg.

ESTIE DE VILLIERS, SEHLOPHISA SA BOHLOPHISI SA PULA/IMVULA



Karabo Peele, Modulasetulo ya sa tswa kgethwa wa Maize Trust.

“Tswela pele ka seo o se etsang”

NTSHETSOPELE YA MOLEMI HA SE MOSEBETSI O BONOLO, MME HO TENG MATHATA A MANGATA A TSHWANETSENG HO RAROLLWA MEHATONG E FAPANENG. LE HA HO LE JWALO, BONYANE HANG KA SELEMO KE NAKO YA HO RE KGEFU, HO LEKOLA LE HO THABELA TSE NTLE TSE FIHLELLETSWENG.

Ke boemo bo putsang haholo ho etela balemi mapolasing a bona le ho lemoha ka bowena sekghala seo Lenaneo la Grain SA la Ntshetsopele ya Molemi le nang le sona boemong ba polasi le bophelong ba balemi bao re sebetsang le bona. Ruri sekghala ke se matla haholo, mme phapang ke e kgolo haholo moo re bonang tjhelete e kenang ya polasi e eketseha, tshebediso ya masimo e ntalafala, e bang ntle, dikamano pakeng tsa batho di bang ntle, di ahang marokgo a et-sang hore na ha ya rona e be ntle.

Ke lakatsa ho opela mahofi sehlopha sa batho se sebetsang ka lerato le boinehelo, ba paroletsang ka dinako tsohle ditseleng tse kgolo le tse nyane tsa Afrika Borwa, ba kopana le batho ba hlo-kang thuso kapa keletso – sehlopha se tla etsa hore balemi ba ntseng ba thuthuha e be bahlodi, se tla etsa hore tsohle di etswe ntle le leeme ka nako tsohle, sehlopha se tla etsa dintho le ho feta ka moo se lebelletsweng ka teng.

Ke a ikokobetsa, mme ke makatswa ke boinehelo ba sehlopha sa Grain SA. Ke ipona ke le ya lehlohonola ha ke ile ka kgona ho nka maeto le sehlopha sena le ho fumana nyakallo mosebetsing o seng o entswe. Ke se lakaletsa bokamoso bo bottle le dikilomithara tse ngata tsa maeto a baballehileng. Tswela pele ka seo o se et-sang hobane ke mosebetsi o babatsehang!

JENNY MATHEWS, MODULASETULO WA NAKO E FETILENG WA LENANEO LA GRAIN SA LA NTSHETSOPELE YA MOLEMI



Jenny Mathews.


Mme Jane o re...

Ke Phato, mme molemi e mong le e mong ya re-tileng ho jala sejothollo sa lehlabula o tshwane-tse hore ebe o ntse a nahana ka dintho tse ngata:

- Ke ilo jala hokae? (na kgirisetsa ya ka ke e tileng masimong ao?)
 - Ke ilo jala eng?
 - Na ke tseba ho jala semela seo ke rerileng ho se jala?
 - Na ke na le diterekere le disebediswa tsa temo tse hilokahalang (kapa terekere ya diphoofolo)?
 - Na ke nkile disampole tsa mobu hore ke tseba ka moo nka nontshang masimo a ka ka manyolo?
 - Na ke na le tjhelete hore ke jale sejothollo sa ka ka nepo?
 - Ke tla mmarako kotulo ya ka hokae?
- Haeba ha o eso nahane ka tsena – qala ho nahana hona jwale, o rere dintho. Monna ya sa tlo jala ho hang ke monna ya esong ho rere letho.

Re fumana mehala e mengata ya batho ba batlang ho joina Grain SA. Haeba o ntse o bala lengolo lena, tseba hore o tshwere Pula letshong la hao. Leqepheng la ho qetela la Pula o tla bona mabitso kaofela le dinomoro tsa mehala tsa bahokahanyi ba rona ba ntshetsopele. Lenaneng lena sheba ya leng haufi le wena.

Ka bomadimabe ha re na diofisi ditoropong tsohle, mme he, o tla tshwanelo ho ikopanya le motho ya haufi le wena hore o tle o be e mong wa batho ba lenaneo la rona la ntshetsopele. O tla tshwanelo ho lefa feela R15 ka selemo. Ke yona e tla o fa tokelo ya ho ba teng dikopanong tsohle tsa dihlopha tsa boithuto, matsatsi a balemi, kop i kg-wedi le kgwedi ya Pula/Imvula hammoho le dithuto tsa boikwetliso. O ke ke wa belaella R15 ya hao ha o e bapisa le ditaba tseo o tla di fumana. Re mohau ha re sa sebetse Limpopo – bothata e mpa e le kgaello ya ditjhelete, ha re eso fumana ditjhelete tse ka re thusang ho sebetsa provenseng ena, le hoja re tseba hantle hore tlhoko ke e kgolo le mona.



1 Kopana le balemi ba selemo ba hlwailweng



Israel Mothabane, ya fihlileng seholholong hara Balemi ba Selemo ba Tswelang pele ba Grain SA.

(Post Master) ka 1985, toro ya hae ya ho ba le polasi ya hae e nnile ya mo tshwenya. O ile a simolla ho ithuta a ntse a sebetsa, a ithuta le Unibesithi ya Vista ka tshepo ya ho iphumanela kgau ya BA Social Work ho thusa batho ba hlokanq lehlohonolo ho feta yena. Hape o bile le kgwebo ya maeto a malelele ya tekesi, kgwebo ya ho aha le ya ditshebeletso tsa dijareteng, empa tsena tsohle ha di a ka tsa mo sitisa torong ya hae ya ho ba le sekotwana sa tshimo eo e leng ya hae ka le leng la matsatsi!

Ho hlakile hore kelello ya hae ke ya kgwebo, mme o re temo le yona ke kgwebo eo ho etswang tjhelete ho yona haeba o reka mobu wa bokgoni bo phahameng, mme o etsa dintho ka nepo, ka nako e nepahetseng. Israel o boetse o ithutile ho kopa dikeletso ho batho ba bang. Setho sa Lekgotla la Grain SA, Chris Schoonwinkel, o ile a kena seholopheng sa baahlodi, mme a paka nnete ya hore Israel ke motho ya latellang ho botsa dipotsa le ho ithuta ho balemi ba haufi, ba nang le tsebo (boiphihlelo). O sebedisana hantle le molaodi wa katoloso wa Lefapha la Temo. Chris o boetse a re Israel o iphumanetse lebitso le letle la ho ba motho eo o ka etsang kgwebo le yena, ka ha ke motho ya ikemiseditseng ho lefa melato ya hae kontane ha a reka disebediswa le diterkere tse seng di ile tsa sebetsa. Haesale a kena ka setotswana Lenaneong la Grain SA la Ntshetsopele ya Molemi ho tloha qalong. O bile le dikamano tse molemo le tse bopang le Manejara wa Provense wa Grain SA, Johan Kriel, eo ha a bua ka yena a reng, "Monna enwa ha a ame feela bophelo ba hao, empa o ama le pelo ya hao. O entse hore ke dumele hore nka etsa eng kapa eng le hore ha ke mong!" Le hoja qalehong, tsebo, bokgoni le boiphihlelo e bile bothata, Israel o hlotse mathata ano kaofela ka baka la ho ba teng dithutong tse ngata tse a kgonneng ho ba ho tsona.

Ka 2009 Israel a ba le polasi e nngwe, Uitkyk – le yona e seterekeng sa Wesselsbron – ka mokgwa wa PLAS wa Lefapha la Ntshetsopele ya Mahae le Ntjhafatso ya Mobu. Hajwale o na le dihekthara tse ka bang 900, moo tse 600 tsa tsona e leng mobu o ka lengwang. Mohlala wa mobu oo Israel a ileng a o tjheka o ile wa makatsa ba bangata ha ba bona mobu o motle oo a nang le ona. Ruri o kgethile mobu o makatsang wa temo ya dijothollo tsa hae! Hajwale o ntse a jala mela ya maoto a mahlano moo a lebelletseng kotulo e tlwaelehileng ya ditone tse 5,4 tsa hekthara ka nngwe. O boetse o na le dihekthara tse 50 tsa makgulu a Smuts finger le tse 230 tsa makgulu a tlhaho. Israel o hatella bohlokwa ba ho sebedisa dikhemikhale ho laola mahola. O sebedisa mokgwa wa *minimum tillage* le wa ho sebedisa borakonteraka ho tshehetsa lenaneo la hae la temo. Israel o beha leihlo le ntjhotjho mebarakeng; o reka dikenngwamobung tsa hae ka theko e ntle, haholo tseo a ka di fumanang kapa tseo a di fumanang e le tse theotsweng. O se a na le manyolo dikiring tsa hae, e le ha a lokisetsha dijothollo tse hlahlamang, ka ha o reka nako e sa le teng, mme o kgona ho reka ka theko e ntle. O kgathatswa ke boshodu hobane o haufi le lekeishene le sebaka sa mmasepala moo ho lahlelwang matlakala ho sona. O dula a fumana diphoofolo tseo a sa di tsebeng polasing ya hae, le tse weleng, tse bonahalang hore ke tsa boshodu.

O boetse o tshehetsa batho ba mapolasing ka ho ba setho sa Lekgotla la Phethahatso la Grain SA, mme hape o tshehetsa batjha ba bararo ba FET mabapi le dithuto tsa bona. Hape ba dula polasing ya hae matsatsing a phomolo.

Kopana le balemi ba selemo ba hlwailweng



Ya fihileng seholohlong, John Motsoeneng, wa seterekeng sa Aberfeldy ho la Foreisetata.

John Motsoeneng

Ya seng a fihile seholohlong, John Motsoeneng, o sebetsa polasing e bitswang Sunnyside seterekeng sa Aberfeldy ho la Foreisetata. O hlhetse seterekeng sa Lindley ka 1936, a holela polasing moo qetellong a ileng a nka mosebetsi wa polasi e le wa bophelo ba hae. Ka dilemo tse ngata e bile mosebeletsi polasing, mme a ba a qetella a fumane laesense ya ho kganna (*truck lori*). Hamorao a sebetsa Iscor le Sasol ho la Secunda e le mokganni wa lori ho fihela a kgona ho ba le kgwebo ya hae ya ditekesi Qwa-Qwa, eo a ntseng a e tshwere le kajeno. Ka 2004 a kgona ho reka polasi ya hae eo e sa leng e le toro ya hae. John o nyalane le Alinah, mme bana ba leshome, mme ba robedi ba ntse ba phela, mme ba ntse ba le tseleng ya ho lelekisa mesebetsi e tla ba atlehsia.

John o sebetsa polasing e haufi le ya malomae, Jack Mofokeng. Ba sebetsa ka kutlwano, mme ba etsa diqeto tse ngata mmoho. Polasi ya Sunnyside e na le dihekthara tse 239 tsa mobu o ka lengwang le tse 221 tsa makgulo. Ka baka lena, ba na le menyetla e metle ya dijothollo le mehlape mosebetsing wa bona. Ba na le dikgomo tse 180 tse tswalang, hammoho le dinku tse 140 tsa Merino. Dilemo tse pedi tse fetileng e bile tse boima, mme dipula tse diehileng ho na di ba thibetse ho jala poone. Ka baka lena, ba ile ba tlameha ho jala dinawa tsa soya le dinawa tsa tswekere (*sugar beans*) bakeng sa poone. Diphetho e bile tse ntle ruri, ntle feela le karolo ya ho qetella ya kotulo e ileng ya senngwa ke maemo a serame a bileng teng Foreisetata.

John ke setho sa sehlopha sa boithuto sa Kestell. O se a bile teng ho tse ding tsa dithuto tsa Grain SA, tseo a di fumaneng di le molemo. O nafetewa ke kamano ya hae le Manejara wa lebatowa la Provense, Jurie Mentz. Ho bile teng taolo e ntle haholo dinaweng tse ommeng le dinaweng tsa tswekere, mme John o ile a una molemo ka ho jala dinawa tsa soya e sa le pelenyana

hore di tle di kgone ho hola lebatoweng le phodileng. Mentz o boetse o re John o ile a etsa ditokiso tsa mobu ka nako le ka nepo, mme le tokiso ya tshingwana ya hae ya peo e bile ntle haholo, mme "ho jalwa ha dinawa tsa hae e bile mohlala!" John o latela mekgwa e metle ya ho sebedisa ketane ya keketso ya boleng kgwebong ya hae, ka ha hajwale o dumella dinku tsa hae ho itjella dinawa tsa soya masimong a hae a kotutsweng. O boetse o fepa manamane le dikonyana ka furu ya dinawa tsa soya. Ho ya ka Mentz dinku le dikonyana di bonahala di shahlile, di phetse hantle le hoja mariha a le bohale.

Jurie Mentz o bua ka polelo ya Sesotho e reng *ho ithuta ha ho na moedi* e bolelang hore ha feela motho a ntse a phela o tla nne a ithute. O dumela hore John ke molemi wa sebele ya ikemiseditseng ho nka dikeletso. Ha se motho ya ikgohomosang; ke motho ya botsang moo a sa utlwisiseng; ke motho ya ratang ho ba le tsebo e ngata. John ka boyena o re tsebo e ntjha eo a nang le yona e mo thusa ho hola e le molemi le hoja e se e le monnamoholo! John o mmaraka dijothollo tsa hae le ba Agricom ba nnileng ba mo thusa ka tjhelete ditjeong tsa hae tsa tse kenngwang mobung.

Tembalekhaya Fort Nkuhlu

Tembalekhaya o hlhetse Eastern Cape, mme a holela haufi le Cala. O holetsi tikolohong ya temo moo ntataemoholo e bileng motho wa temo. Ha tjhe-seho ya hae ya temo e ntse e tswela pele, a etsa qeto ya ho hata mehlaleng ya ntataemoholo. Ka 2000, ntatae, Wiseman Nkuhlu, a reka polasi, Denmark seterekeng sa Vrede. Ho tloha moo a beha tsamaiso ya kgwebo ena matsohong a mora wa hae ya nang le bokgoni. Polasi e na le dihekthara tse 200 tsa dijothollo le tse 800 tsa makgulo. Re a lemotha hore Khaya o tshwere mesebetsi e mmedi polasing moo a nang le mehlape e mengata, mme hona ho entse hore a hire basebetsi ba bane ba dinako tsohle.



Tembalekhaya Fort Nkuhlu, wa setereka sa Vrede, e mong wa ba fihlileng sehlolholong hara Balemi ba Selemo ba Tswelang pele ba Grain SA.

Khaya o se a tshwere polasi dilemo tse leshome le moto o mong. Ke setho sa Sehlopha sa Boithuto sa Kestell, mme e se e le molemi ya hatetseng pele Lenaneong la Grain SA la Ntshetsopele ya Molemi dilemong tse tharo tse fetileng, mme hajwale ke setho sa Grain SA 250 Ton Club. Manejara wa hae Provenseng, Jurie Mentz o re, "Molemi enwa o nnile a tswela pele ka potlako dilemong tsena tse tharo tse fetileng, mme ke mohlala ho balemi ba bang ba tlango mabapi le tse ka fihlelwang."

Ntle le ho ba seithati sa motho, polasi e bontsha hore ha ho a dulwa feela hobane ho bonahala dipere, dikolobe, ditsuonyana, matata le dikalakuni ham-moho le maphephe a mmalwa a dikatse tse fepuwang hantle. Lena ke lalapa la motho ya ratang dintho tsohle ka setaele sa temo! Polasi e nang le tsohle, le terekere e phetseng hantle, hammoho le dikarolwana tsa sesebediswa, ke tse ntseng di ntshetswa pele ka boinehelo le lerato.

Ha se feels mekgwa ya kgalekgale ya thuo ya mehlape le ya tlahiso ya dijothollo, empa mesebetsi ya temo hajwale e ntse e atoloswa ho ya pele ka ho ahwa ha maphephe a matja a moo ho lhahiswang dikolobe ho ona, e leng mosebetsi oo qetellong o tla kenyelletsa metjhine e tla lhahisa biogas polasing. Selemon sena, ho ile ha jalwa dihekthara tse 60 tsa dinawa tsa soya le tse

85 tsa poone ka ditjhelete tse itswelang ho bona. Mabapi le phetoho selemong sena, Khaya o jetse dinawa tsa soya pele a jala poone hobane a sebetsa lebatoweng le batlang le phodile, mme ka baka lena, ditholwana tse ntle di bile tse ileng tsa etsa phapang e kgolo kotulong.

Khaya ke motho wa lerato le tjheseho, monna wa mobu, ya ithutang dintho ka potlako. O buisana hantle le batho, o ipopela metswalla e matla, e mo tshehetsang, mohlala, o tshwenngwa ke bothata ba bolwetse ba dikgomo bo bonahalang eka bo tswa polasing ya diphoofolo tse hlaha tse haufi le yena, mme ka baka lena, o buisana le dingaka tsa selehae tsa diphoofolo mabapi le bothata bona le ho leka ho fumana tharollo ya bona.

Keletso ya ditsebi e amohelwa ke Khaya ka nako tsohle, ebang ke e mabapi le mekgwa ya temo, mmaraka kapa tsamaiso ya ditjhelete. Ke motho ya sa tshabeng ho tshwara ka matsoho, mme o tseba tsohle tse et-sahalang mesebetsing yohle ya polasi. O thabela ho kena mosebetsing le ho itshilafatsa hore mosebetsi o phethahale! Ena ke e nngwe ya mapolasi a nang le bokamoso.

JENNY MATHEWS, MODULASETULO YA TSWANG
WA LENANEO LA GRAIN SA LA NTSHETSOPELE YA MOLEMI



Tembalekhaya mmoho le Jenny le Karabo ka lesakeng la dikolobe.



John Motsoeneng mmoho le malomae mmoho le ditho tsa sehllopha sa baahlodi.

Tsamaiso le boetapele di tsamaya mmoho

HA SE MOSEBETSI O BONOLO HO HALOSA MANEJARA WA POLASI. KARO EO A E SEBETSANG E LAOLWA KE DINTLHA TSE NGATA TSE FAPANENG TSE KGANNELANG DIKGETHONG TSE BATSI.

Boetapele le tsamaiso ha se ntho e le nngwe, mme di fapanwa ka mekgwa e mengata. Tsamaiso haholoholo e shebane le mosebetsi o itseng, o ikgethileng, o fetohang ka baka la phahamiso mosebetsing kapa ho beha meja fatshe (penshene), ha boetapele bona e le ho tataisa ba bang hore ba hole. Mabapi le temo, boetapele bo itotobatsa haholo ho feta tsamaiso. Hangata temo e shebane le ho tataisa, ho kwetisa le ho matlafatsa batho ba amehang.

Bokgoni ba polasi ba ho tswela pele bo laolwa ke bokgoni ba moetapele, mokgwa oo basebetsi ba phethang mesebetsi ya bona ka teng le ho nama ha mathata haeba a le teng. Ha re kgutela ho tsa motheo, re tshwanetse ho amohela hore ho rala (rera) dintho hantle, diqeto tse ntle le taolo e ntle, ke tsona tse kgannelang tlhlong. Ho bohlokwa ho lemoha hore moetapele o tshwanetse ho ba le bokgoni hore mosebetsi o tsebe ho tswela pele. Ha ho motho ya ka nkang sebaka sa hae hobane yena ke karolo ya mehlodi ya polasing. Ntle le tse phehelletsweng, moetapele o na le mosebetsi o bohlokwa ka ho fetisisa, e leng ho beha mesebetsi ya polasi e le yona e tlang pele. O tlamehile ho tsepamisa maikutlo tabeng ya hore boteng ba hae bo utlwahale, a kganne mosebetsi hantle hore o nne o tswele pele. Mosebetsi ha o a lokela ho ba lekgarakgara la peiso.

Tse tlang pele

Semelo sa tse tlang pele se a fapanwa, mme re tshwanetse ho di lekola.

- Tabeng ya pele, re bona ka mokgwa o batsi tsa bohlokwa tse tlang pele, tse amanang le diqeto tsa nako e telele. Ha re etsa tjena, dikeleng tsa rona re tlamehile ho hopola le tse latelang: "Qala ka tse qalang, tse latelang di tlohele". Re le baetapele re batla re sebetsana le ditaba tsa bohlokwa, tse potlakileng, tse ropohang hona jwale, tseo hangata e leng rona ba di bakileng. Sephetho mona ke seo re ka se bitsang mokgwa wa tsamaiso, empa hantlentle sesosa e le sona tsietsi. Moralo o nepahetseng wa polasi o bohlokwa, mme qetello ke tsamaiso e fokotsehileng ya kotsi.
- Ntlha ya bobedi ya tse tlang pele ke ho tsepamisa maikutlo le ho hlwaya dintho tse ka bang kotsi phaellong. Nako e tshwanetse ho sebediswa ka bohlale. Ha re a tshwanela ho hloleha ho kenya tshebetsong le ho laola meku e entsweng. Taolo ya ditekanyetso e bohlokwa haholo. Itwaetse ho etsa tsa bohlokwa hantle. Iksamahanye le maemo haeba a fetoha.

Ha kotsi kapa bothata bo ropoha, ha o na boikgethelo, tsohle di a ema, mahlo kaofela a ba moo bothata bo leng teng.

Tse tlang pele di a fapanwa hobane polasi e nngwe le e nngwe maemo a yona ha a tshwane le a e nngwe. Maemo a fetoha letsatsi le letsatsi. Ka hoo, mekgwa ya rona ya ho mmaraka e tlamehile ho fetoha.

Baetapele ha ba a tshwanela ho kgella fatshe bohlokwa ba bona ba ho ntshetsa pele bokgoni ba bona. Ntho e mpe ke ho nyahlatsa kwetliso ya mesebetsi, ebe moo diphosou di ntseng di eketseha. Tahlehelo le ho putlama ha dintho ho bakwa ke diphosou tse tjena.

Taba ya ho ipehela tseo o batlang ho di fihlella e na le diphehetso tse itseng. Potso eo re tshwanetseng ho e botsa ke hore ke sefe se bohlok-wahlokwa. Haeba potso ena e sa arajwe ka mokgwa o kgotsofatsang, mme sephetho se se setle, re tlameha ho fetola ka moo re etsang dintho ka teng. Haeba o se o feletswe ke magheka, mokgwa o motle ka ho fetisisa ke ho sheba hore ke dife dintho tse ka bakang tshenyo e nyane haeba di sa etswe.

Beha boikarabelo ho ba bang

Temong dintho di ngata tse etsang hore mesebetsi e meng e qetelle e sa etswa. Nako e ngata le tjelete e ngata di senngwa ke ho etsa mosebetsi o itseng, mme ebe ho qhomelwa ho o mong empa wa pele o sa qetwa. Ho shebane le mosebetsi o itseng le ho o phetha ke yona tsela e nepahetseng. Balemi ba fokola haholo tabeng ya ho beha boikarabelo matsohong a batho ba bang. Ho ya ka nna, mabaka a hona a kenyelletsa tse latelang:

- Bosiyo ba kwetliso le ho nahana hore basebetsi ba tseba mosebetsi.
- Dikenngwamobung di phahame ka theko, mme ha dintho di sa tshwarwe ke wena ka sebele di ka nna tsa kgannela tahlehelong.
- Bokgoni ba ho bokella, ho kwetlisa le ho beha boikarabelo ho ba bang ke dintho tse sa tlwaelehang hara balemi.

Karabo e kgolo e bonolo dinthong tsena tse tshosang ke ena: "Beha boikarabelo mahetleng a ba bang". Hona ke mokgwa o nepahetseng ka ho fetisisa, mme o kgema mmoho le boikarabelo. Ha ho a tshwanela ho shejwa e le ho nyahlatsa boikarabelo ba hao jwalo ka molemi. Ho nyahlatsa ho bolela hore molemi o hlolleha ho shebane le bothata ba mosebetsi, mme jwale o mathela ho tseo a reng ke tse tlang pele. Ka mokgwa ona, diphosou di ka nna tsa behwa ho basebetsi ha dintho di sa tsamaye hantle.

Ditahlehelo di tla nne di dule e le tsa dibuka tsa molemi. Le ka mohla, mohatla ha o a tshwanela hore e be ona o tsokotsang ntja. Hona ke mokgwa wa ho itlhaba ka lerumo ka bowena.



JAN DE VILLIERS, MOLEMI YA SENG A BEILE MEJA FATSHE

Molemi wa sebele o tshwana le pere e ntle ya lebelo

BATHO BA BETJHANG DIPERE BA TSEBA HO BETJHA E LE HO SEBEDISA DIRANTA TSE MMALWA PERENG EO BA E RATANG LEBELONG LA DIPERE LA PHUPU LE TSHWARELWANG DURBAN LEKWETENG LA GREYVILLE. LE HA HO LE JWALO, BABETJHI BA LOMAHANTSENG MENO BA ETS A DIPHUPUTSO TSE NGATA MABAPI LE TSWALO LE KGOLY YA PERE PELE BA KGETHA PERE EO BA HOPOLANG HORE E TLA HLOLA.

Kwetliso ya letsatsi le letsatsi, dijo tse ntle, le ho sebetsa le basebetsi ba kwetlisitsweng hantle, kaufela tsena ke dintla tsa bohlokwa haholo ha ho kwetliswa dipere tse tla hlola. Semelo sa pere le sa mopalami di tshwanetse ho dumellana hantle hore tlholo e tle e be teng. Bao ho betjhwang ho bona ba tla bolela ka moo pere e betjhilweng ka teng, letsatsi le peiso. Ha ho betjhilweng haholo pereng e itseng, moputso o tla fumanwa o tla ba monyane. Empa ha ho betjhile ba seng bakae pereng e itseng, moputso o tla ba moholo. Jwale, lepetjo ke hore: "O se ke wa ipeha kotsing ya ho tshaba ho ipeha kotsing".

Ena ke nthla e ntle e bapisang babetjhi ba dipere le balemi. Nthla e tshwanang e nngwe feela: kotsi. Mangolong a sa tswa feta, ke amme taba ya mosebetsi wa kgetho wa tlhaho ho balemi ba itetseng, ba ka atlehang mosebetsing wa bona nako ya mengwaha e mengata. Balemi ba rona ba jwale bas a ntse ba le mehatong e simollang ya kgetho ena.

Temo ke saense e rarananeng, e nang le makala a fapaneng. Ho ba monga masimo hammoho le tsamaiso ke dintla tsa bohlokwa katilehong ya kgwebo ya temo. Temong "mopalami wa pere" (jockey) ka nako tse ding o bapiswa le manejara ya tsamaisang mesebetsi ya polasi. Mopalami enwa a ka nna a bapiswa le karolo ya temo. Batho bana ba tshwanetse ho ba morolo, ba be le bokgoni ba ho phetha mesebetsi ya bona, mohlala, mokganni wa terekere kapa modisa wa mehlape. Ho kgetha mopalami ya fosahetseng wa pere ho ka baka tshenyo e kgolo peisong ya dipere. Ho jwalo feela le ka temo. Jwalo ka motho ya betjheng dipere kapa molemi o tshwanelo ho tseba haholo ka "talenta" tseo "dijoki" tsa hao di nang le tsona hobane diqeto tsa hao di theilwe ho bona (basebetsi). Ba bohlokwa katilehong ya mosebetsi wa hao.

Boiphihlelo (hore motho o se a kile a etsa eng) bo a hlokahala, mme ha bo a tshwanelo ho hang ho kgellwa fatshe. Dipere tse ngata tse neng di kgellwa fatshe di nnile tsa hlola ka baka la mopalami (joki) ya nang le boiphihlelo. Ka mokgwa o jwalo, balemi ba bangata ba nnile ba tswela pele le dinakong tse boima, mme ba kgona ho phela hantle.

Ke taba ya bohlokwa ho utlwisia "ho hlahiswa ha bahlod". Ho kgethwa ha pere ho tshwana hantle le ka moo barekisi ba Safex ba ditekete tsa ho betjha



dipere ba sebetsang ka teng. Ha tlhoko e le kgolo ya pere e itseng, le theko e phahama jwalo feela. Ho jala dijothollo tse fosahetseng, tse sa hlkweng ke batho, ho baka tlhahiso e ngata feela, ya boleng bo tlase. Ho tlisa sehlahiswa se fosahetseng mmarakeng ha se mosebetsi o nang le thuso. Polasi e nngwe le e nngwe e hlahisa dijothollo, mme dijothollo tsena di tshwanetse ho ba tsa boleng bo phahameng, bo tla etsa hore phaello e dule e le teng. Dihlahiswa tsa boemo bo fatshe di ke ke tsa tlisa phaello e ntle.

Dipere tse ding di na le mehato e melelele, empa di dieha ho nka mehato eno. Tse ding tsona di na le mehato e mekgutshwane, mme di nka mehato eno ka ho potlaka. Mona dintlo di batla di tshwana. Temong, re kopana le boemo bo jwalo. Molemi ya ntseng a thuthuha o bontsha mehato e mekgutshwane e potlakang, empa eseng ka hohlehole ka baka la ditjeo tse phahameng tsa tlhahiso. Phapang ke hore ha o le moholo o tshwanela ho kenya tjhelete e ngata ditshenyehelong tsa tlhahiso. Mosebetsi o tla tsamaya hantle ha ho ka sebediswa diterekere le disebediswa tsa temo tse sa phahamang haholo ka tjhelete. Mosebetsi o tla lekana ho ka etswa ke ba lelapa feela.

Kgwebo e nyane e tsamaiswang hantle e kgona ho etsa tlhahiso e ntseng e tshwana hekthareng ka nngwe. Kwetliso ya balemi ba ntseng ba thuthuha, ho ba monga thepa hammoho le tshebediso ya mekgwa e metle ke nthla e ntle ya ho simolla. Kwetliso e etswa ke mekgatlo e mengata, e meng e thusa feela ntle le tefo, e meng e ikopela tefo e nyane. Kwetliso ha e a lokela ho emiswa le ka mohla o le mong hobane theknoloji e ntse e tswela pele letsatsi le tjhabang le le dikelang, mme hona ke ho etswang ke Grain SA letsatsi le letsatsi.

Moo bothata bo leng teng ke moo re ratang ho ba beng ba dintlo, mme ebe re potlaka ho sebedisa tsebo eo re e fumanang. Ho tshwanetse ho hlkomelwa haholo hore ho se ke ha qobellwa lenaneo. Mona re sebetsana le lethapisana la moloko wa pele. Ntho e ngata haholo, e etswang ka potlako, e etsa hore bokamoso bo putlame, dintlo di senyehe kapele. Batho ba ka kgonang ho shevana le mathata le ho a hlola ke bona bao re lokelang ho ba hodisa le ho ba tataisa. Ba bang ba tla nka nako e telele, ha ba bang bona ba ke ke ba fihlella tlholo.

Lepetjo la rona temong le tshwanetse ho dula e le: "Ha ho le boima, boima bo a tlhoa." Ntle le tikatiko sera se seholo sa rona ke ho ipeha tsietsing. O se ke wa phaphela dintlo, empa o hodise kgwebo ya hao. Mohlomong balemi ba bangata ba ka nna ba sitwa ho fumana ka ho phethahala "moputso wa tjhelete" empa ruri ba tla theha metheo e tileng eo meloko ya ka moso e tla aha hodima yona.

JAN DE VILLIERS, MOLEMI YA SENG A PHOMOTSE

Ditekanyetso – ha se nthonyana feela tsamaisong

HA RE ETLA TABENG YA DITEKANYETSO, DIPOTSO DI BA NGATA TSE IPETSANG. DITEKANYETSO KE ENG? DITEKANYETSO DI KENA HOKAE? SEPHEO SA DITEKANYETSO KE SEFE? NA RURI MOLEMO O TENG WA HO ETS A DITEKANYETSO?

Batho ba sebedisa lentswe la ditekanyetso ntle le ho utlwisia hantle hore ditekanyetso ke karolo ya tsamaiso ya ditjhelete. Hopola hore tsamaiso e fupere dife – ho rala, ho hlophisa, ho kenya tshebetong le ho laola. Ka tlwaelo re etsa meralo ya kgwebo tsa rona (hore di tla tsamaiswa jwang) ho ya ka tse bonwang

ka mahlo – re ilo jala eng, dihekthara tse kae, ke peo efe e ilo sebediswa, jwalojwalo. Qetellong ya selemo katileho ya rona e bonahala ka mokgwa wa tjhelete (diranta le disente), e leng se bitswang sephetho sa ditjhelete (tahlehelophaello). Ka baka lena, ke ntho e nang le kelello ho beha merero ya rona ka mokgwa wa tjhelete, mme sena ke tsona ditekanyetso.

Ditekanyetso di hlaloswa e le moral o ngotsweng wa tse tla etswa, mme di behwa ka mokgwa wa tjhelete le ka mokgwa wa tse bonwang ka mahlo. Ho ya ka tsamaiso ya ditjhelete, bokamoso ke selemo se tlang sa ditjhelete, se ka qalang ka la 1 Hlakubele 2013 ho fihlela ka la 28 Hlakola 2014.

PULA IMVULA

Kgatiso ena e tshehedsitswe ke ba Maize Trust.

GRAIN SA

PO Box 74087, Lynwood Ridge, 0040
► 08600 47246 ◀
www.grainsa.co.za

PHATLALATSO

Debbie Boshoff
► 08600 47246 ◀
www.grainsa.co.za

BAHOKAHANYI BA PROVENSE

Danie van den Berg
Free State (Bloemfontein)
► 071 675 5497 ◀
danie@grainsa.co.za

Johan Kriel

Free State (Ladybrand)
► 079 497 4294 ◀
Office: 051 924 1099 ◀
johank@grainsa.co.za
Dimakatsi Nyambose

Jerry Mthombothi

Mpumalanga (Nelspruit)
► 084 604 0549 ◀
Office: 031 755 4575 ◀
jerry@grainsa.co.za
Nonhlanhla Sithole

Naas Gouws

Mpumalanga (Belfast)
► 072 736 7219 ◀
naas@grainsa.co.za

Jurie Mentz

Mpumalanga (Vryheid)
► 082 354 5749 ◀
Office: 034 980 1455 ◀
jurie@grainsa.co.za
Sydwell Nkosie

Ian Househam

Eastern Cape (Kokstad)
► 078 791 1004 ◀
Office: 039 727 5749 ◀
ian@grainsa.co.za
Jenilee Bunting

Lawrence Luthango

Eastern Cape (Mthatha)
► 076 674 0915 ◀
Office: 047 531 0619 ◀
lawrence@grainsa.co.za
Cwaiyita Mpotyi

Toit Wessels

Western Cape (Paarl)
► 082 658 6552 ◀
toit@grainsa.co.za

DESIGN, LAYOUT AND PRINTING

Infoworks
► (018) 468-2716 ◀
www.infoworks.biz



PULA IMVULA E FUMANWA KA DIPUO TSE LATELANG:

Sesotho,

Senyesemane, Seburu, Setswana,
Sesotho sa Leboya, Sezulu, Seqhotsa.

Ditekanyetso – ha se nthonyana feela tsamaisong

Ka mantswe a mang, ditekanyetso ke karolo ya **mosebetsi wa moralo**, mme di tadingwa e le tse thusang moralo. Moralo hammoho le ditekanyetso di amana le bokamoso; ka baka lena, moralo wa bokamoso o theilwe ditekanyetsong tsa tjhelete e tla kena hammoho le ditshenyehelo tse tla ba teng. Empa hobane bokamoso ha bo tshephahale, ha bo tsejwe, ditekanyetso di sitwa ho ema di sa fetoh. Ditekanyetso di tshwanetse ho fetofetoha le ho ikamahanya le diphetohlo tse ka bang teng, le hoja kotsi mona e ka nna ya ba ha meralo e ka fetofetolwa ha bonolo haholo le kgafetsa.

Sepheo sa sehlooho sa ditekanyetso ke tse latelang:

- Ho thusa **meralong** (mererong) ya mesebetsi yohle le dikarolwaneng tsa kgwebo;
- Ho bapisa meralo e fapaneng, le ho etsa **qeto** ka e metle ka ho fetisia;
- Ho thusa ho etsa diqeto nakong eo meralo e **kenngwang tshebetson**; le
- Ho di sebedisa e le **taolo** ya ho qetela ya mesebetsi yohle.

Ka hoo, ditekanyetso di tshwanetse ho thusa molemi ho fihlella sepheo le merero ya hae kgwebong. Ka baka lena, ditekanyetso di tshwanetse ho ba tsa boemo bo ka fihlellwang, bo nepahetseng ka moo ho kgonahalang ka teng, mme mona re hatella bohlokwa le tlhokeho ya mokgwa o nepahetseng wa direkoto (ditokomane).

Jwalo ka ha re hhalositse mangolong a fetileng, o tshwanetse ho ngola (rekota) ditokomane tsohle tsa mohlodi (tseo o di sebedisitseng) hore o kgone ho bokella disetatemente tse tharo tsa ditjhelete tse hlokalang mabapi le tsamaiso e nepahetseng ya ditjhelete. Disetatememente tsena di bontsha katileho ditjheleteng ka mokgwa o batsi, o hlakileng. Disetatememente tsena tse tharo ke **Setatemente sa Tjhelete le maruo a Kenang** (*Income statement*), **Setatemente se bontshang phaello le tahlelolo**, **maruo le dikoloto** (*Balance Sheet*) hammoho le **Setatemente sa ho phalla ha Tjhelete e Kenang** (*Cash-flow Statement*). Hopola hore setatemente ka seng se fana ka sephetho se fapaneng, mme ke ha sephetho se bontsha kgatelopele moo re ka tsebang hore kgwebo e atlehole ho le hokae.

Ha o etsa ditekanyetso ho a hlokahala hore o bokelle disetatememente tsena tse tharo tsa ditjhelete tse hloswang e le **Disetatememente tsa Ditekanyetso** (*Budgeted Statements*). Phapang ke hore disetatememente tsena tsa Ditekanyetso di bontsha katileho ya ditjhelete e lebelletsweng kgwebong ya hao. Phephetso ke hore ha o etsa ditekanyetso ha o na ditokomane tsena matshong a hao, mme o tshwanetse ho inahanelo le ho iketsetsa mathathamo a ditjhelete tse tla kena le tse tla tswa.

Ho etsa ditekanyetso ho ka tadingwa e le mosebetsi o boima haholo, mme ka baka lena, ho hlakile hore ke mosebetsi o batlang hore motho a lomahanye meno hore a phethe mosebetsi ona. Potsong ya hore na ditekanyetso di a hlokahala na, re ka arabka ho re dikgwebo tse atlehileng, ho kenyelletswe le yona

ya temo, le tsona di sebedisa ditekanyetso tsamaisong ya ditjhelete. Ha e ne eba ha di hlokahale, ekabe eba dikgwebo tsena ha di itshwenye ka tsona.

Jwale a re ke re shebeng tseo re kopanang le tsona ha re etsa ditekanyetso. Ho tshireletsa kgwebo yohle ya hao, keletso ke ho etsa dihloohwana tse latelang tsa ditekanyetso tsa hao:

- Tekanyetso ya sehlooho ya moralo wa ho reka maruo a kang diterekere, disebediswa tsa temo, lephephe (setoro), terata e kampelang, vene (*bakkie*) e sebediswang polasing, jwalojwalo. Ha tekanyetso e sebediswa hantle e le karolo ya tsamaiso, e ka thusa kgahlanong le ho rekwa ho ropohang ho sa rerwa pele, ho kang, mohlala, vene e majababajaba.
- Mosebetsi kapa ditekanyetso tsa tlhahiso tse bontshang ditshenyehelo tsa tlhahiso tsa selemo se hlahlamang. Ditekanyetso tsena tsa tlhahiso di tlamehile ho thehwa lenaneong la hao la tsamaiso ya mosebetsi wa tlhahiso.
- Tekanyetso ya ditshenyehelo tsohle tsa metjhine, e bontshang ditshenyehelo tsa makoloi kaofela, metjhine e meholo le disebediswa tse kgolo tsa temo. Ditshenyehelo tsena di tshwanetse ho kenyelletsa ditjeo tsa mafura, dithaere, di-service, dialesense, inshorensen hammoho le ditshenyehelo tse ding tsa tlhokomelo.
- Tekanyetso e akaretsang e bontshang ditshenyehelo tse kang, meputso ya basebetsi ba dinako tsohle, motlakase, metsi, ditshenyehelo tse ding tsa tlhokomelo, mohlala, meaho le terata e kampelang, inshorensen e nngwe, ho theoha ha boleng ba maruo hammoho le ditshenyehelo tsohle tsa ofisi tse kang mohala, khomphutha le mangolo le dibuka. Ditshenyehelo tsena kaofela ho boima hore di ka behwa tlasa lethathamo le itseng.
- Tekanyetso ya tjhelete, e leng e akaretsang tswala le tjhelete e tla lefuwa melatong yohle selemong se hlahlamang.
- Tekanyetso ya ditshenyehelo tse o amang. Ho kgothaletswa ka matla hore o be le tekanyetso ya "moputso" wa hao wa kgwedi le kgwedi, mme ditshenyehelo tsa hao di se ke tsa kopana le tsa kgwebo. Qetellong ya selemo haeba phaello e le teng, o ka nna wa iteboha ka "bonus" ya hao. Kgwebo ke ya hao, mme ka baka lena, ke wena ya etsang qeto hore o sebedisa phaello ya hao jwang. Atolosa kgwebo ya hao, e ntlatfase ka ho fumana theknolofi e ntjha, e molemo, molemong wa hao, kapa o ipolokele yona.
- Ka dihloohwana tsena tsa tekanyetso ya hao o tla kgona ho etsa tekanyetso ya hao ya sehlooho (e kgolo) e nang le disetatememente tse tharo tsa ditjhelete, tse tla o fa lesedi ka boemo ba katileho ditjheleteng tsa kgwebo ya hao selemong se hlahlamang.

Qetellong: ha o etsa ditekanyetso lekgetlo la pele, ho tla ba boima, empa hopola: ha o ntse o leka, o tla nne o hatele pele. Boiphihlelo bo bontshitse hore ho etsa ditekanyetso ha se ho hamela letanteng.

JANE MCPHERSON, MANEJARA WA LENANEO LA GRAIN SA LA NTSHETSOPELE YA MOLEMI

Sepheo sa rona ke ho hlahisa kgatiso e hlwahlwa e ka kgonehang. Maikutlo afe kapa afe a tobaneng ledikahare tse hlophisitsweng kapa tlhahiso ya tsona, ke tse ka lebiswang ho Jane McPherson.